



TLHATLHOBO YA NGWAGA LE NGWAGA YA B0SETŠHABA 2015
MOPHATO 1 SETSWANA PUO YA GAE
MEMORANTAMO

MADUO: 20

Memorantamo o na le ditsebe di le of 2

1. Abela dikarabo maduo a a tletseng, ntle le fa go kailwe ka tsela nngwe.
2. Amogela karabo nngwe le nngwe e e maleba le fa e sa akarediwa mo memorantamong.

O SE KE WA ABELA HALOFO YA MADUO.

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG	MADUO						
1.1	b or B ✓	1						
1.2	s or S ✓ (Amogela b kgotsa B ; s kgotsa S.)	1						
2.1	kopi/Kopi ✓	O se ke wa otlhaela mopeleto o o fosagatseng.						
2.2	pene/Pene ✓							
3.1	ba ijesa monate kwa phakeng ✓	1						
3.2	thataro/6 ✓ (O se ke wa otlhaela mopeleto o o fosagatseng.)	1						
3.3	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Ben o rwala kepisi ya gagwe.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ba ijesa monate kwa phakeng.</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Ben le balelapa ba ya kwa phakeng.</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>(Leduo le le 1 le abiwe fela fa tatelano e nepagetse.)</p>	Ben o rwala kepisi ya gagwe.	2	Ba ijesa monate kwa phakeng.	3	Ben le balelapa ba ya kwa phakeng.	1	1
Ben o rwala kepisi ya gagwe.	2							
Ba ijesa monate kwa phakeng.	3							
Ben le balelapa ba ya kwa phakeng.	1							
4.	B ✓ (Amogela karabo e e nepagetseng le fa e kailwe ka mokgwa mongwe mme o nepagetse.)	1						
5.	kepisi. ✓ (O se ke wa otlhaela mopeleto o o fosagatseng.)	1						
6.	A ✓ (Amogela karabo e e nepagetseng le fa e kailwe ka mokgwa mongwe mme o nepagetse.)	1						

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG	MADUO
7.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> Rre o tshameka kerikete ✓ Ben o rwele kepese ya. gagwe ✓ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div> <p>Leduo le le 1 mo setshwantshong sengwe le sengwe.</p>	2
8.	<p>✓ Ben o tshameka kerikete kwa phakeng. (e fosagetse fa go kailwe matshwao a puiso a a fetang pedi.)</p>	2
9.1	<p>C ✓ (Amogela karabo e e nepagetseng le fa e kailwe ka mokgwa mongwe mme o nepagetse.)</p>	1
9.2	<p>koloi. ✓ (O se ke wa otlhela mopeleto o o fosagatseng)</p>	1
10.1	<p>Sadi/Mosetsana o a tshameka, kgotsa Sadi/Mosetsana o a tloatlola, kgotsa Sadi/Mosetsana o itumetse.</p> <p style="text-align: center;">Kgotsa</p> <p>Polelo nngwe le nngwe e e tsamaelanang le setshwantsho. (Leduo le le lengwe fa tatelano e nepagetse.)</p>	1
10.2	<p>Lebelela Ruburiki e e fa tlase.</p>	3
MADUO OTLHE		20

RUBURIKI YA POTSO 10.2			
0 Maduo	1 Leduo	2 Maduo	3 Maduo
<ul style="list-style-type: none"> • Ga gona maiteko a a dirilweng. • O kopolotse ditaelo. • O kwadile bontlhabongwe jwa polelo. • O kwadile mafoko a a sa tsamaisanang le setshwantsho • Polelo e le nngwe fela e e sa tsamaisanang le polelo. 	<p><u>Ikgatholose diphoso tsa mopeleto le tsa thutapuo.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O kwadile dipolelo di le 2 tse di sa tsamaisanang le setshwantsho. <p>Kgotsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • O kwadile polelonolo e le 1 e e tsamaisanang le setshwantsho. 	<p><u>Ikgatholose diphoso tsa mopeleto.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O kwadile dipolelo di le 2 tse di maleba, fela di na le diphoso tsa mopeleto le/kgotsa tsa diphatlha magareng ga dipolelo. <p>Kgotsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • O kwadile polelo e le 1 e e tsamaisanang le setlhogo mme a dirisitse lekopanyi. 	<ul style="list-style-type: none"> • O kwadile dipolelo di le 2 tse di maleba tse di se nang diphoso.